



Dipatlisiso Tsa MuBoJo

Tumalano Ya Tiriso Ya Ditshwantsho Tse Di Emeng (Dinepe) Le Tsa Motshikinyego (Videos)

Ke fa World Spine Care tetla ya go dirisa dutshwantsho tsa me tse di tserweng tsa motshikinyego (videos) le tse di emeng (dinepe) gongwe le gongwe fa go lebaneng le mesifa, marapo le ditokololo kwa ntle ga tuelo (Dipatlisiso Tsa MuBoJo).

Ke tswelala ka go dumalana gore ga ke na go tseela World spine Care dikgato dipe mabapi le dingongorego dife fela tse di ka nnang teng kgathlanong le ditshwantsho tsa go nna jalo, fa di diriseditswe mesifa, marapo le ditokololo jaaka go tlhalositswe.

Letsatsi la _____ kgwedi ya _____, 20_____

Leina

Leina la Mosupi

Setlanyo

Setlanyo sa Mosupi

Ke tlhaloganya gore ga ke na le dipotso mabapi le Dipatlisiso Tsa MuBoJo, ke ka leletsa moeteledipele wa dipatlisiso tse, Dr. Maria Hondras mo mogaleng wa +267 7679 2761 ikgolaganya le ene, kgotsa go buisanya le badiri ka ene kwa World Spine Care go ka bua le ene. Fa ke na le dipotso mabapi le ditshwanelo tsa me jaaka mo tseneledi wa dipatlisiso tse, ke ka ikgolaganya le Mr. Pilate Khulumani, moemedi mo lephateng la Botsogo mo Botswana (Ministry Of Health) mogala ke +267 391 4467.

Ke lebogela gore o bo o re file tetla go dirisa ditshwantsho tsa gago tsa motshikinyego (videos) le tse di emeng (dinepe) mo dipatlisisong tse.

Ke go eleletsa masego le matlhogonolo,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maria Hondras".

Dr. Maria Hondras
World Spine Care Research Team
PhD Student, University of Southern Denmark
Campusvej 55, DK-5230, Odense M, Denmark